


MPR SNAPSHOTS

Ang visual summary ng Agosto 2025 Monetary Policy Report

Desisyon sa Monetary Policy niadtong 28 Agosto 2025



Gikunhuran ang *key monetary policy rate*—ang *target reverse repurchase (RRP) rate*—og 25 *basis points*, gikan sa 5.25 percent ngadto sa **5.0 percent**. Gituohan sa BSP nga ang kasamtangang lebel angay ug ha-om, dili kaayo taas o ubos, para kontrolado ang *inflation* ug masuportahan ang ekonomiya.

Mga rason sa maong desisyon:

- Nagpabiling kontrolado ang panglantaw sa *inflation*.
- Ang epekto sa *trade policies* sa Estados Unidos ngadto sa ekonomiya sa tibuok kalibutan posibleng makapahinay sa paglambo sa ekonomiya sa Pilipinas.
- Ang ubos nga *interest rates* makatabang sa pagpa-uswag sa ekonomiya.

Unsa ang buot ipasabot niini?



Gipaubsan sa BSP ang *target RRP rate*



Mas ubos nga interes sa pautang sa mga bangko



Mas daghang negosyo ug panimalay ang ma-engganyo sa pagpangutang



Mas mutaas ang *investment* ug konsumo sa mga tawo



Mas maayo ug hapsay ang kinatibuk-ang dagan sa ekonomiya

Kung ang presyo sa mga palaliton magpabiling ubos ug lig-on, mas ma-engganyo ang mga negosyo ug panimalay sa pagpangutang ug pagbubu og puhunan. Kini makatabang sa pagpasaka sa produksiyon ug pagpalambo sa ekonomiya.

Unsa ang angayng atangan sa presyo sa mga palaliton?

Gilauman sa BSP nagtan-aw nga ang *inflation* magpabilin sulod sa target sa gobyerno 3.0 percent \pm 1.0 percentage point:

2025 - 1.7% ❌

2026 - 3.3% ✅

2027 - 3.4% ✅



❌ mas mababa sa target
✅ pasok sa target

Sa samang paagi, ang mga ekonomista sa pribadong sektor naglaum nga ang *inflation* magpabilin sulod sa target.

2025 - 1.7% ✅

2026 - 2.8% ✅

2027 - 3.0% ✅



Nagpakita kini og dakong kumpiyansa nga ang presyo sa mga palaliton magpabiling ubos ug lig-on sa umaabot nga mga tuig.



Basaha ang tibuok sa Agosto 2025 Monetary Policy Report. I-scan ang QR code o bisitahin bit.ly/August2025_MPR.

Unsa ang mga posibleng hinungdan nga maka-apekto sa presyo?

Mao kini ang pipila ka mga hinungdan nga makapa-taas o makapa-ubos sa *inflation*

	Hawkish nga senaryo (Mga hinungdan nga makapataas sa presyo)			Dovish nga senaryo (Mga hinungdan nga makapakunhod sa presyo)
Duha ka alternatib o nga senaryo sa BSP	 mas mahal nga presyo sa lana	 mas mahal nga kuryente	 mas taas nga taripa sa bugas	 pagkalangay o mga babag sa mga patigayon
Ang Survey ng External Forecasters (BSEF) sa BSP	 pagtaas sa presyo sa lana epekto sa mga kagubot sa laing nasud.	 pagsuspensio sa pag-angkat og bugas sa laing nasud	 mas taas nga sweldo han	 mas ubos nga presyo sa bugas

Hugot ang pag-monitor sa BSP niini aron pagsiguro nga ang presyo sa mga produkto ug serbisyo magpabiling kontrolado.

Kumusta ang kahimtang sa ekonomiya?

Padayon ang pagsaka sa ekonomiya apan nagpakita kini og senyales sa pagkunhod.

Mao kini ang pipila ka mga hagit:			Bisan pa niini, nakatabang sa pagpalig-on sa ekonomiya ang:		
 hinay nga kalihokan sa konstruksyon tungod sa mga <i>election-related bans</i>	 mga risiko sa mga patigayon	 dili klaro ug walay kasiguraduhan nga mga palisiya sa ekonomiya	 mas ubos nga presyo sa lana	 paglambo sa ekonomiya sa tibuok kalibutan	 paglu-ag sa palisiya sa BSP

Unsa ang sunod nga lakang sa BSP?



Bantayan ang *inflation* ug ang dagan sa ekonomiya, taliwala sa mga kagubot sa laing nasud.



Kon gikinahanglan, i-adjust sa BSP ang mga palisiya para magpabiling lig-on ang presyo sa mga palaliton ug padayon ang paglambo sa ekonomiya.

